


PODNOŠILAC ZAHTJEVA		E-UPR - IB	 Republika Srpska GRAD PRIJEDOR GRADONAČELNIK GRADSKA UPRAVA ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU	
NAZIV PREDUZETNIKA/PRAVNOG LICA				
ADRESA			PRIJEMNI ŠTAMBILJ	
JIB				
OVLAŠTENO LICE				
KONTAKT TELEFON				
KONTAKT E-MAIL				
			GP MP 7.1.1.15. 6	

PREDMET	PRIJAVA Program korištenja sredstava za razvoj poljoprivrede, preduzetništva, podršku konkurentnosti MSP i zapošljavanju na području grada Prijedora u 2019. godini
<input type="checkbox"/> „Podsticaj za samozapošljavanje nezaposlenih lica“	
NEOPHODNA DOKUMENTACIJA	① Potvrda izdata od strane Zavoda za zapošljavanje RS-Filijala Prijedor-Biro Prijedor, kojom se potvrđuje da je podnosilac Prijave minimalno 1 mjesec provelo na evidenciji Zavoda prije samozapošljavanja; ② Popunjen biznis plan; ③ Kopija Rješenja o registraciji pravnog lica ili samostalne preduzetničke radnje u kojoj je jasno vidljiva pretežna djelatnost kojom se bavi (ukoliko na Rješenju o registraciji ne postoji jasno naznačena pretežna djelatnost kojom se bavi, dostaviti zvanični dokument iz APIF-a ili Statistike ili Suda ili neke druge zvanične institucije kojim se može potkrijepiti pretežna djelatnost);
<input type="checkbox"/> Podsticaj „Podrška ženskom preduzetništvu“	
NEOPHODNA DOKUMENTACIJA	① Potvrda izdata od strane Zavoda za zapošljavanje RS-Filijala Prijedor-Biro Prijedor, kojom se potvrđuje da je podnosilac Prijave registrovana na evidenciji Zavoda, prije samozapošljavanja; ② Popunjen biznis plan; ③ Kopija Rješenja o registraciji pravnog lica ili samostalne preduzetničke radnje u kojoj je jasno vidljiva pretežna djelatnost kojom se bavi (ukoliko na Rješenju o registraciji ne postoji jasno naznačena pretežna djelatnost kojom se bavi, dostaviti zvanični dokument iz APIF-a ili Statistike ili Suda ili neke druge zvanične institucije kojim se može potkrijepiti pretežna djelatnost);

Rok za podnošenje prijave je 30.08.2019. godine,

Taksa na prijavu iznosi 2,00 KM.

prostor za gradsku administrativnu taksu

Potpis podnosioca prijave

Prijedor, _____ godine

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА		Е-УПР - ИБ	 Република Српска ГРАД ПРИЈЕДОР ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ	
НАЗИВ ПРЕДУЗЕТНИКА/ПРАВНОГ ЛИЦА				
АДРЕСА			ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ	
ЈИБ				
ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ				
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН				
КОНТАКТ Е-МАИЛ				
			ГП МП 7.1.1.15. 6	

ПРЕДМЕТ	ПРИЈАВА Програм кориштења средстава за развој пољопривреде, предузетништва, подршку конкурентности МСП и запошљавању на подручју града Приједора у 2019. години „Подстицај за samozapošljavanje nezaposlenih lica“		
	<input type="checkbox"/> „Подстицај за samozapošljavanje nezaposlenih lica“		
НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	① Потврда издата од стране Завода за запошљавање РС-Филијала Приједор-Биро Приједор, којом се потврђује да је подносилац Пријаве минимално 1 мјесец провело на евиденцији Завода прије samozapošljavanja; ② Попуњен бизнис план; ③ Копија Рјешења о регистрацији правног лица или самосталне предузетничке радње у којој је јасно видљива претежна дјелатност којом се бави (уколико на Рјешењу о регистрацији не постоји јасно назначена претежна дјелатност којом се бави, доставити званични документ из АПИФ-а или Статистике или Суда или неке друге званичне институције којим се може поткријепити претежна дјелатност);		
	<input type="checkbox"/> Подстицај „Подршка женском предузетништву“		
НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	① Потврда издата од стране Завода за запошљавање РС-Филијала Приједор-Биро Приједор, којом се потврђује да је подносилац Пријаве регистрована на евиденцији Завода, прије samozapošljavanja; ② Попуњен бизнис план; ③ Копија Рјешења о регистрацији правног лица или самосталне предузетничке радње у којој је јасно видљива претежна дјелатност којом се бави (уколико на Рјешењу о регистрацији не постоји јасно назначена претежна дјелатност којом се бави, доставити званични документ из АПИФ-а или Статистике или Суда или неке друге званичне институције којим се може поткријепити претежна дјелатност);		

Рок за подношење пријава је 30.08.2019. године,

Такса на пријаву износи 2,00 КМ.

простор за градску административну таксу

Потпис подносиоца пријаве

Приједор, _____ године